

Ийэлэр куннэригэр аналлаах быраабыннык сценарийа.

Оболор музыканан киирэн, олопосторго олоролор.

Бытааччы: Сааскы быраабынныгынан кунду оболор, бийиги ийэлэрбит, эбээлэрбит, эдьийдэрбит уонна балтыларбыт. Барыгытын эбэрдэлиибит уонна бугунну быраабынныкпытын сабалыбыт. Бийиги оболорбут ийэлэрин эбэрдэлээн «Ийэ кунэ» диэн ырыаны ыллыахтара.

1. Ырыа «Ийэ кунэ»

Кун мичээрэр уеьээттэн
Ийэ кунэ бийиэхэ

Оо, уеруу, оо, уеруу

Бары олус маанылар
Ийэ кунэ бийиэхэ

Оо, уеруу, оо, уеруу

Ыллыбыт, ункуулуубут
Ийэ кунэ бийиэхэ

Бытааччы: Бийиги уолаттарбыт улааттахтарына Ийэ дойдуну кемускээччилэр буолаллар, кинилэр онно билигин бэлэмнэнэ сылдыаллар. Зарядкалыыллар, бэйэлэрэ танналлар, элбэх хаабы сииллэр, кунус утуйаллар, ытаабаттар. Оннук да, уолаттар? Билигин «Ытаннах герой буолбат диэн хобону этиэхтэрэ Арсен, Мичил, Арчылаан.

2. Хобоон «Ытаннах герой буолбат»

Кутуйахтан куттанаахтаан
Куота-куота ытыыр о5о,
Ба5ачаантан соьуйан
Маккыраччы ытыыр о5о

Моряк буолбат
Летчик буолбат
Герой буола улаапшат.

Оонньуу сылдьан, охтон баран
Уурайбакка ытыыр о5о,
Кыракыйтан-аччыгыйтан
Кынкыйданар ытыыр о5о

Бытааччы: Ийэлэри эбэрдэлээн Эльза Налыйдырова хобоон аабыа

3. Хобоон Эльза

Куобахчаан ийэлээх
Кулунчук ийэлээх
Степа уол ийэлээх
Маша кыыс ийэлээх
Ийэтэ суох оҕо суох

Бытааччы: Керун эрэ биьиги уолаттарбыт кыргыттар быраабынныктарыгар кизэргэнэн, бэлэмнэнэн абай кэлбиттэр. Биьиги уолаттарбыт куустээхтэр, ейдеехтер, кинилэр билигин кыргыттарга анаан ункуу ункуулуехтэрэ.

4. Ункуу — уолаттар.

Бытааччы: Оҕолоор табырдыа хайдах буолбутуй? Буот, маладыастар, сылаас буолбут, ол аата саас кэлбит, ол иьин табырдыа сылыьбыт, куммут куускэ тыгар, тымныы кыьыммыт баран эрэр. Ейдее кэбиьин , оҕолор, саас кэлбит.

Истин эрэ, оҕолор, ким эрэ ааны тонсуйар, ким эрэ биьиехэ кэллэ.

5. Сюрпризнай момент Маша киирэр.

Маша: Дорооболорун, оҕолоор! Миигин биллигит да? Мин эьигини кытта ооньуу кэллим, даваай, мэниктиибит да? Барытын ыьан кэбиьиеххэ, давай-давай.

Бытааччы: Хайдах буоллун, Маша, биьиги оҕолорбут мэниктээбэттэр. Оннук буотта, оҕолор?

Маша: Ээ, мин мэниктиибин (суурэкэ лиир уонна ооньууру ыьан кэбиьэр) мин маннык ооньуубун, муостаба ыьан кэбиьэбин.

Бытааччы: Оҕолоор, керун эрэ Маша барытын ыьан кэбистэ.

Маша: Ээ, буоллун, маамам эбэтэр эбээм хомуйуохтара.

Бытааччы: Оҕолоор, керун эрэ Маша ооньууру хомуйбат эбит, кини ыспыт ооньуурун маамата эбэтэр эбээтэ хомуйар эбит. Онтон биьиги оҕолорбут бэйэлэрэ хомуйаллар, оннук буотта, оҕолор? Чэьин, эрэ. Машаба кердериуеххэрин эрэ, хайдах ооньууру хомуйарбытын.

6. Ооньуу «Ооньууру хомуй»

Бытааччы: Кердун да, Маша, биьиги оБолорбут хайдах улааппыттарын, хайдах улэьиттэрин. Оонньообут оонньоурдарын бэйэлэрэ хомуйаллар. Ийэлэригэр, эбээлэригэр кемелеьеллер. Оннук буотта, оБолор? Эн эмиэ, Маша, бэйэн ыспыккын хомуйа уерэн.

Маша: Уой, набаа учугэй оБолор эбит дыи, мин хаьан да хомуйааччым суох. Аны мантан ыла хомуйуом уонна мээнэ оонньоурбун ыьыам суоБа, мэниктиэм суоБа. Эьиги курдук учугэй оБо буолуом. Чэ, покаларын, оБолоор. Мин бардым, бараммын эьэбэр кемелеьуем. (Тахсан барар).

Бытааччы: Билигин Роберт Павлов ийэтигэр анаан хоьон ааьыа.

7. Хоьоон — Роберт Павлов

Чээлэй куех сибэьки
Кэрэтин талан
Ийэбэр бэлэхтиэм
Истинник саньям.

Бытааччы: Биьиги сибэьки курдук кэрэ кыргыттарбыт улаатан кеме дыоно буолбуттар. Ийэлэригэр, эбээлэригэр кемелере элбэх. Билигин кинилэр ункуулээн кердкруехтэрэ.

8. Ункуу — кыргыттар.

Бытааччы: Уолаттар Арсен, Мичил, Арчылаан «Ытанньах герой буолбат» диэн хоьоон ааьыахтара.

9. Хоьоон «Ытанньах герой буолбат»

Кутуйахтан куттанан
Куота-куота ытыыр оБо,
Баьачаантан соьуйан
Маккыраччы ытыыр оБо

Моряк буолбат
Летчик буолбат
Герой буола улаапат.

Оонньоуу сылдыан охтон баран
Уурайбакка ытыыр оБо,
Кыракыйтан, аччыгыйтан
Кынкыйданар ытыыр оБо

Бытааччы: Чэйин эрэ, оБолоор, билигин оонньоухпут. Машалаах эьэни

абатыахпыт, ким тургэнник аьатар диэн курэхтэьиэхпит.

10. Оонньуу «Ким тургэний?»

Ыгытааччы: Сааскы бырааьынньыгынан эьэрдэлээн Кира Владимирова хобоон ааьыаьа.

11. Хобоон Кира Владимирова

Ийэбин мин таптыбын
Сыллаан ылабын,
Ийэбин мин таптыбын
Куускэ кууьабын.

Бу кэрэ сибэккини
Бу сырдык куну
Эйиэхэ ийэбэр
Мин бэлэхтиэм.

Ыгытааччы: Билигин биьиги оьолорбут «Мин маамам» диэн ырыаны ыллаахтара.

12. Ырыа «Мин маамам»

Мин маамам сымнаьас
Илиилээх, илиилээх
Мин маамам нап-нарын
Куоластаах, куоластаах

Мин маамабын таптыбын
Таптыбын, таптыбын.

Мин маамам миэхэьэ
Бэрэски буьарар
Оо, наьаа минньмгэс
Бэрэски, бэрэски.

Ыгытааччы: Оьолоор, кимнээх бырааьынньыктара буолланый? Маамалар бырааьынньыктара. Таьырдьа хайдах буолан эрэрий? Сылаас буолан эрэр, куммут куускэ тыгар буолан эрэр, саас кэллэ. Саас диэн эрэ бары. Буот саас кэлэн иьэр. Маладьаастар бары ыллаатыбыт, ункуулээтибит, хобоон аахтыбыт. Ессе тегул ийэлэрбитин, эбээлэрбитин эьэрдэлиибит, дьолу, кытаанах доруобуйаны баьарабыт. Манан бырааьынньыкпыт буттэ.

